

Beogradsko Novine

Br. 3.

BEOGRAD, četvrtak 4. januara 1917.

Godina III.

RATNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 3. januara.

Istočno bojište:

U Dobrudži dajne napredovanje Južno su i zapadno od Foščana doprle austro-ugarske čete generala pl. Falkenhayna sve do jako utvrđenog odsjeka Milčov.

Dalje je sjeverozapadno baćen neprijatelj iz Miere unatrag.

Na južnom smo kružu bojnog fronta general-pukovnika nadvojvode Josipa podrlj preko Negriješčia. Južno-istočno su od Harje, na Monte Faltucano i zapadno od Sulte odbijeni jaki neprijateljski napadi uz teške gubitke za neprijatelja. U odsjeku su Mestecanešti osuđetile naše si-gurnosne čete u borbi na bajonet i ručnim granatama ruske napade.

Kod Manajova je uspjelo jednoj jurišnoj koloni, sastavljenoj iz naših i njemačkih četa, da u uspješnom preuzeću zarobi 3 ruska časnika i 127 momaka.

Talijansko i jugoistočno bojište:

Nije bilo nikakvih osobitijih bojeva.

Zamjenik glavara generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 3. januara.

Zapadno bojište:

Front prijestolonslavljenika Ruprechta bavarskog:

U oblasti se Maase sve to žeče razvijala poslije podne artiljerijska vatrica. U Šumri su Priester prodle pretodnice domobranskog pješačkog puka br. 93 sve do trećih francuskih rovova i vratile se nakon razorenja odbranbenih utvrđenja sa 12 zarobljenika.

Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Južno su od drysvjatskog jezera raspršena ruskarska odjeljenja. Istočno su od Zločova kod Manajova navalna odjeljenja tjelesne husarske brigade u zajednici sa austro-ugarskim pješačtvom dovela iz ruskih rovova 3 ruska časnika i 127 momaka.

Podlistak.

„Naš vod“

(Iz zbirke „Tipovi“).

Održali smo veoma znamenito viće. Novine daju ništu o tom ništa donijele, ali je to viće ipak bilo sudobno: imalo se odlučiti, šta ćemo s našim imutkom. Bila smo trojica: on (naš vod), ja i jedan Hamburžanin, zapravo još djele; mi smo ga nazivali „piccolo“, premda je bio po zanatu mesar i tvrdio da je svojom snagom ubio već preko sto volova, što mu dakako naš vod nikako nije htio da vjeruje.

Imali smo svega 30 pfeniga, a bila je večer oko 8 sati. Spremala se oluja a mi bez konaka. — Odluka bi dakle bila veoma laka, da nijesmo bili gladni. A tako je trebalo zrelog promišljanja, prije nego li s vtorimo evakue znamenitu odluku. Ja sam i Hamburžanin zajedno sa mnom bio mlijenja, da za tih 30 pfeniga podmitimo kojeg kravaru neka nas pusti da u staji prenoćimo — ali je naš vod bio odlučno protiv toga i tvrdio, da njegov glas vrijedi za dva a pošto su glasovi raspoloženi da odluku mora stvoriti on. Meni to nije nikako išlo u glavu, i premda mi je naš vod dobacio, da sam „glupi oponozionalac“ nijesam se htio da pokorim tako stvorenom zaključku. Hamburžanin je naprotiv tvrdio, da „je njuu svejedno“, i tako su htjeli prijeći i na izvršenje zaključka i bez moje privole. Nu ja protestirah, i premda to nije bilo uneseno u zapisnik, izvojših, da mi dadoše mojih 10 pfeniga, a oni su za preostalih 20 pfeniga kupili krula i kobase. Dobili su mnogo, jer

Front general-pukovnika nadvojvode Josipa:

Jake su se neprijateljske navale protiv Monte Fatupano izjavile uz velike gubitke za neprijatelja. Između dolina Susita i Putna zauzeto je na juriš više visova. Ruski su protivnapadi odbijeni. Iza borbe zauzeta su mjesta Topespi i Barsespi.

Front maršala pl. Mackensa:

Naša se kretanja provadaju dalje prema osnovi. U gorju su između doline Zubala i nizina potisnule njemačke i austro-ugarske čete neprijatelja prema sjevero-istoku. Zapadno i južno od Foščana stoje čete devete armije pred jednim utvrđenjem ruskim položajem. Pintecesi i Mera na Milčovu zauzeti na juriš. Tom je prilikom zarobljeno 400 neprijateljskih vojnika. U Dobrudži je neprijatelj uprkos tvrdokornog otpora da odstupi dalje unatrag prema Vacioniju, Jiliji i Mačinu.

Mačedonsko bojište:

Položaj se nije izmijenio.

Prvi zapovednik glavnog stana pl. Ludendorff.

„Razbor postaje besmislicom“.

Cjelokupna je austro-ugarska štampa odgovorila na notu sporazumnih sila onako, kako to ova nota i zaslužuje, i ako još neki listovi uzdržavaju svoj konačni sud, dok im ne bude poznata autentična sadržina note. Međutim i ako bi u originalnom tekstu sporazumovog odgovora na ponudu za mir neki pasus i bili nešto ugladjeni, nego li što je to ispalo u do sad saopštenom izvodu neće se u stvari ništa izmijeniti na faktu, da su središnje vlasti ovom notom stavljene pred alternativu: nastaviti rat sve dole, dok se sile četvornog sporazuma ne primoraju, da od njih sada odbijeni mir zamole na koljenima, ili da se dadu prosti izbrisati sa evropske mape.

Središnjim silama, imajući u vidu, da se u državama sporazuma dosada još nije opazio preokret u manji uništavanju, u stvari ne bi preostajao drugi izbor, kad bi se galama sporazumne štampe i sporazumni političara uzela ozbiljno i kad se ne bi sudilo po izreći, da je onaj, koji psuje, u nepravu, pa da vika i strahu nemuževnog slabosću i besvjesti uporedo koracaju. Napose engleska štampa grdi središnje sile na način, kojim se valjda ne psuje ni

u najnižim engleskim slojevima. Ovaj način pisanja dokazuje, u koliko je mjeri štampu i više slojeve zapadnih sila, koji hoće da budu predstavnici civilizovanog svijeta, obuzela surovost, — surovost, koja se u ostalom pokazala i u gadnom francuskom zločinu protiv njemačkih ranjenika i zarobljenika, čak šta više i protiv ljekara i bolničarki, među kojima su se našazile i gospodje iz otmjenih krigova: surovost, koja se pokazala u engleskim ne-djelima protiv čovječnosti, koja su za vječna vremena ožigasana u imenima „Baralong“ i „King Stephen“.

„Razbor postaje besmislicom!“ Ove riječi njemačkog pjesnika Goetha dolaze čovjeku i nehotično na um, ka-

da užal u noti sila sporazuma traži da pronadje ma i samo jednu iskrnu razbora. Državnici su središnjih sila upravo s matematičkom tačnošću razložili, da ovaj svjetski rat nije nastao krvicom središnjih sila, nego krvicom one koalicije, čiji je glavni pokretač Engleska. Dokazano je izvan svake sumnje, da su ruske čete provale u istočnu Prusku, a francuske u gornju Alzaciju još u ono vrijeme, kada je berlinski kabinet stajao u najužem saobraćaju s vladama u Petrogradu, Londonu i Parizu. Sjetimo se samo činjenice, da su konzervativne stranke u njemačkom Reichstagu otvoreno prebacile njemačkoj državnoj vlasti da je prekasno naredila mobilizaciju! Pa uprkos toga odgovorna nota sporazumnih sila naziva središnje vlasti narušiocima mira i od njih, koje su tako mučki napadnute, traži „pokajanje, ponovo popravljene i jemstvo!“ To zvuči nekakve slično kao kad bi jedan razbojnički u svom pokušaju, da ubije i orobi jednog ništa ne slutećeg putnika, od ovoga dobio batina, pa ga onda radi tih batina tužio sudu radi potušanog razbojništva! Borba protiv logike četvornog sporazuma sa riječima, razjašnjnjima i dokazima, pokazala se i kod plemenite ponude za mir kao potpuno bez svrhe, i središnjim silama ne preostaje ništa drugo nego da upotrijebi logiku činjenica. Ko neće da čuje, taj mora osjetiti!

Da je, imajući u vidu ovakav odgovor sporazumnih sila, španska vlasti otklonila da se priključi akciji za mir, koja je započeta po središnjim silama i predsjedniku Wilsonu, ne može dakle nikoga začuditi. Dizu se prosto ruke od nečesa, što je, uslijed postojećih okolnosti, već u svom začet-

ku postalo bezizgleduo. „Spremni na mir, odlučni na borbu!“ — Ove će snažne riječi njemačkog državnog kanclera biti dakle i u buduće lozinku četvornoga saveza. Sada će se voditi borba do kraja. Sporazum nije htio drugačije, i za to će na njega i pasti sva strašna krivica za prolivenu krv u ovom ratu. Središnje će se vlasti, stupajući čiste savjete pred sudje svjetske istorije, spremiti na nove udare, nove podvige. Prevareni će pak i zaslijepljeni narodi Engleske, Francuske, Rusije i njihovih saveznika u svoje vrijeme temeljno obraćati s onima, koji su ponudjeni im mir s gestom jednoga ljudaka otklonili. O tome su središnje vlasti više no uvjerene.

Poslije odgovora sporazuma.

Držanje Španije u intervenciji za mir.

Kb. Madrid, 2. januara.

(Bezžični brzajav c. i k. dopisnog uredu). Vlada objavljuje odgovor Španije na notu predsjednika Wilsona: Vlada je Njegovog Veličanstva posredovanjem vaseg poslanika primila prepis note, koju je predsjednik Središnjih Država uputio zaraćenima i u kojоj daje izraza želji, da se što prije stvari prička, kako bi se od svih sada ratujućih naroda mogla dobiti izjava o njihovom gledištu, koje bi dovelo do okončanja rata. Taj je prepis proprijet i jednom drugom notom od 22. t. m., u kojoj vi, prema naknadno dobivenim uputstvima u ime predsjednika izjavljujete, da van trenutak izgleda kao pogodan, da vlada Njegovog Veličanstva, ako bi našla za umjescno potpomognje držanje Središnjih Država. S pogledom na povoljanu želju pomenute vlade, da u svome predlogu u korist mira bude potpomognuta, vlada Njegovog Veličanstva je mišljena, da, pošto je predsjednik Središnjih Država preduzeo inicijativu i već su poznati razni utisci koje je ona izazvala, sudjelovanje, koje je Središnje Države zahtijevaju, nebi imalo nikakvog uspjeha, u toliko prije, što su središnje vlasti pričekali, kako su deset ozbiljnih ljudi mogli potpisati takav napis, a da ne pocrvene. Odgovor se može dati samo na bojnom polju. I poslednja ruka, koja se još može da miče, mora delati da našim borcima pomogne uspjeh do konačne pobjede.

„Berliner Tageblatt“: Milije je bilo da smo nad vratima nove godine mogli napisati „mir s tobom“, ali su sporazumne sile htjele drukčije. One su stavile nad vratima nove godine svoj odgovor, koji je jasno, odlučno i nesumnjivo odbijanje ponude za mir. One bacaju na Njemačku i Austro-Ugarsku jednu krvicu što je rat buknuo, i izjavljuju da je njemačka ponuda neiskrena, i, prije no što se uslovu mira ne saopšte, da je bez ikakve sadržine. Oni vele, da je sadanje ratno stanje samo prividno povoljno za središnje vlasti i da nije izraz prave protivničke jačine. One neće u opšte ni da se bave ponudom za mir. U noti sporazumnih sila potražiti ma kakva izvijanja, u kojima nebi bilo savršeno niti bila bi definjasta igra „Berliner Lokalzeiger“. Nema izvijesnikog u Njemačkoj, koji u posljednje vreme nije računao s time, da će ponuda za mir biti odbijena. S toga neće biti niko ni potrešen, što se to obistinilo. Ali svakoga moraju kako začuditi uzroci, na kojima se odbijanje osniva. Jer njihova neosnovanost, iako i sličnost, lako i sličnost, i ažiljivo stoji u tako oštrom suprotnosti prema strohovitim dogadjajima, koji oni moraju kao posljedicu imati, da se teško može objasnit, kako su deset ozbiljnih ljudi mogli potpisati takav napis, a da ne pocrvene. Odgovor se može dati samo na bojnom polju. I poslednja ruka, koja se još može da miče, mora delati da našim borcima pomogne uspjeh do konačne pobjede.

„Vossische Zeitung“: Ovim podrugljinom odbijanjem našeg predloga punim podgrejanim dosadanjem i novim klevenjima, nestala je za našu vladu i naše saveznike svaka mogućnost za dajanje predloga. Na takvoj surovom odbijajući za skraćivanje rata u smislu čovječnosti, može biti samo jedan odgovor: odlučna borba, dokle hladno gvoždje našeg oružja ne svede temperaturu naših neprijatelja na redovno stanje.

„Tägliche Rundschau“: San je o miru, bar za sada prešavan. Onaj kojem je odgovor predat, njime je razbijen i mora sa surovom stvarnošću zadovoljiti. Ali i ako je njemačka ponuda za mir danas odbijena, misao o miru nije tim odbijanjem ugušena. Ako

gledao se u jednog omašnog odrpanca, što se razbrbljao o nekoj poznatoj dobrovorce, kod koje da je u posljednje vrijeme služio, a koja da ga je otpustila zato, što on tobožje nije hitio da „živi s njom“...

— Ne laj! zavkne moj vod na njega... prem us brbljavcu gotovo svu prijetnicu povlađivalj nijegovoj klevetu.

Brbljavac na to zašuti, a naš vodni pridometne: Eto! I to ima da bude glas puka — glas istine... To je glas besavjene rulje, koja će u jutro da lovom ovjenča svoga miljenika, da ga pod večer na krevetu evakvog lepova razapne... Eto, tako je uvijek — uvijek... Zato i jest zlo na ovom svjetu...

Legli smo. U gluho doba noći probudili nas buka. Naš vodni ihlavac našog odrpanca, onoga brbljavca, kad se je taj šuljao k jednom ormari, da nešto ukrađe...

Lopove! Gade! Zar tako?... Hoceli su, da nam takvim postupkom ukinu još i to jedino utočište, koje je čovječanstvo do danas smatralo dovoljnim da nam pomogne?!... Lopove, gade jedan...

Kad smo se rastajali, ja i naš vodni bilo mi je gotovo teže nego li onda, kada se rastadolj od vlastite majke... Ne znani zašto, ali volio sam ga volio, unatoč onoj opstrukciji, koju sam protiv njega vodio kod stvaranja zaključaka u „našem vjeću“ kod kojih je on htio da čuđnovatom metodom uvijek sam o svemu odlučuje i da uvijek o svemu stvara pessimističke nazore.

Medutim bila je to jedina nepravda, koju je počinjao, a najposljije zato smo ga i nazivali „našim vodnjem“... Bogoslav K. Jošt.

Izlazi: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne
Prodaje se: za 1 mjesec u Beogradu i u krajevima za posjednutim od carsko i kraljevskim četama po cijeni od 6 h
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h
 izvan ovog područja 12 h
 Oglaši po cijeniku.

Potpisata: za 1 mjesec u Beogradu i u krajevima za posjednutim od carsko i kraljevskim četama po cijeni od 6 h
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h
 izvan ovog područja 12 h
 Oglaši po cijeniku.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 67.
Uprava i primanje preplate: Topličin Venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa: Kneza Mihajla ul. broj 38.

iduci ratni mjeseci dokažu, da naša ponuda za mir nije priznanje naše slabosti, da nije pokušaj za spasavanje od sloma, onda će morati nastupiti jedan obit. Jer teško onim državnicima, koji će za beskorisno prolivenu krv u iducim mjesecima morati odgovarati.

"Kreuzzeitung": Već i sam oblik odbijanja dodaje prostom "ne" protivnikovom jednu uveru i ona se poštova pobudama, koja se ponudi za mir podmeću. Naš odgovor na sve to može dati samo mač.

"Post" naziva uzroke sporazumnih sila prividnim. Nota je novo iskazivanje mržnje i volje o uništavanju Njemačke i njenih saveznika.

"Deutsche Tageszeitung": Smisao je note, da se Njemačka primora na to, da prije svega popusti u belgijskom pitanju. Deset vlasta su se naročito potrudile, da prisvoje prostički način engleskog ministra predsjednika. Uvredljivi, i u međunarodnom saobraćaju sa neprijateljem nečuveni ton uživisanja i grđine bio dovoljan, da se svaki, pa i neposredni saobraćaj sa neprijateljem prekine. Naš odgovor na tu notu može biti samo: s kursumima.

"Vorwärts": Pošto protivnici žele da produže rat, ne ostaje ni njemačkom parudu nikakav drugi izbor. Niko se ne može varati o tome, da iza odbijanja njemačkog predloga stoji nada, da će se Njemačka moći ipak obroriti. Tu namjeru i dalje osuđujte, leži u interesu njemačkog naroda.

Gorko razočaranje.

Pisanje holandske štampe.
Kb. Amsterdam, 3. januara.

"Nieuwe Rotterdamsche Courant" piše: Odgovor je sporazuma priredio svim prijateljima mira jedno gorko razočaranje. On znači odbijanje i ne dopušta dvojakog shvatavanja. Kad je tome tako, onda je teško shvatiti, zašto je sporazumu trebalo toliko vremena za sastavljanje te note. Ova nota u stvari nije ništa drugo, do li prepis članka "Timesa" ili bilo kojeg drugog lista. Njezin se sadržaj može izreći u jednoj riječi: Izdržati Strašna je odgovornost, koju time na se preuzima sporazum; odgovornost, koja nije manja od one, koju su na se preuzeli začetnici rata.

Engleski ljestvi o odgovoru.

(Naročiti brzovoj Beogradske Novine.)
Amsterdam, 3. januara.

"Allgemeine Handelsblad" javlja iz Londona:

"Westmuster Gazette" odobrava odbijanje sporazumih sila da pregovaraju sa središnjim vlastima, ali misli, da još jedan izlaz stoji otvoren, naime onaj preko Amerike i neutralaca. Odbijanje sporazumih sila znači, da one imaju izvjesne ratne ciljeve, o kojima se ne može govoriti, dok se ti ciljevi oružjem ne postignu ili dok neprijatelj na njih ne pristane. Dokle sporazumni neprijateljevo prolazno povoljno stanje ne promjenju u svoju korist, mora se dotle raditi, a ne govoriti.

"Times" piše: Odgovor kazuje sve, što se kazati moralo, i to odlučno i snažno. Njemačka nota bila je drska triumfalna pjesma, poziv, da se na osnovu pobjede njemačkog militarizma pregovara, koji su sporazumne sile riješile da slomiju, jer se on nikako ne slže sa trajnim mirom. Njemačka nije ni približno kazala uslove mira, onako, kako je to i Wilson zahtjevalo. Mi ne sumnjamo u to, da će sporazumne sile, ako Wilsonu odgovore, bar u glav-

nim crtama naznačiti uslove koji se mogu primiti. Kad neutralci budu saznali, da je Njemačka htjela naše uništenje, onda će bolje nego li do sad razumjeti, što smo mi čvrsto riješeni, da ostvarimo prijem onih uslova, koje ćemo mi staviti neprijatelju radi vlastite sigurnosti i sigurnosti čovječanstva.

"Morning Post" piše: Stanje civilizacije još jednakom zahtjeva, da se vodi borba do kraja. Nije nikakvo čudo, što odgovor sporazumih sila nema ničega novog. Nešto protivno ovome daleko bi više u oči pao. Odgovor sporazumih sila je dakle važna moralna pobjeda u civilizaciji. Sporazumne sile se bore za pravdu i slobodu, i da postigna pokajanje (sancion). S toga je mješanje neutralaca, kojim pokušavaju, da se uklone ispred tih uslova, bescilna i ostaće takva. Iz istog razloga mi izjavljujemo, da mir, sa uslovima Njemačke nije moguće primiti. Prvi put od početka rata sporazumne sile su izjavile, da obećanje Njemačke nije dovoljna osnova za raspodjeljivanje mira. Sporazumne sile nisu radile lakomšćeno. One su rizik imale pred očima, a u strahovitoj školi su naučili, kakav je rizik ovaj rat protiv ljudi, za koje ne postoje nikakav zločin, jer za njih ne postoje ni moralni zakoni. Sporazumne sile riješene su, prikupljanjem svih svojih pomoćnih sredstava, da sa ovim neprijateljem svrše samo pobedom.

Nade u miru.

Sporazum očekuje odgovorna svoju notu.
(Naročiti brzovoj Beogradske Novine.)

Hag, 3. januara.

"Daily News" u svome posljednjem broju upozorava na jednovremene sačasne vesti iz Kölna i Amerike o umjerenim njemačkim uslovima za mir i veli, da bi prema tome bilo prenagljenje vjerovati, da nema više nade na skori mir. Radi se samo o tom, da se sazna, da li su njemačke namjere i predlozi iskreni. Odgovor Njemačke na notu sporazumih sila kazaće nam, postoji li mogućnost za mir. Ako nam taj odgovor bude pokazao, da se jedan pravedan mir može postići, a da se i dalje još za godinu dana ne proljeva krv, što bi nadmašilo dosadanje proljevanje krvi, onda bi sporazumne sile počinile zločin, aki bi htjele, da mir samo sumnjivim vojničkim izgledima odlože na njemačko zemljište; to ne bi bio samo zločin, nego i jedna glupost, jer ne postoji nikakva sigurnost, da će mogućnost, da ćemo mi iduće nove godine diktovati naše uslove, poticati iz trenutnog stanja.

Talijanske demonstracije za mir u oči nove godine.

(Naročiti brzovoj Beogradske Novine.)

Zürich, 3. januara.

Iz sjevernih se talijanskih gradova javlja o velikim nereditima u oči nove godine. U Padovi su i Milatu velike mase sveta, sa socijalistima na čelu, prolazile ulicama i demonstrirale protiv rata i vlade. Veoma je u oči pao, što se straže nije nigde mijesala i što je dozvoljavala, da demonstranti svuda mirno prolaze. Tek koraci vojske bili su u stanju da mase rastjeraju i da demonstracijama učine kraj.

Novi Godini.

Parada u Varsavi.
(Naročiti brzovoj Beogradske Novine.)

Berlin, 2. januara.

U Varšavi bila je o novoj godini svećana u juna smotra, na kojoj je

baca "granate" s neba bacali, bacali ... Pa tek zavila "bomba", a ona svojim odbleskom obasja mračno nebo ...

I nebo mi izgledaše nešto tajanstvenije, čudno ... Nije to obična stvar. U sred zime, o Božiću, grmi i puca, kao da je Sveti Ilij.

Sećam se one lepe narodne pjesme, kako je jedanput zagrmeo grom na Svetoga Save, u nevremu, kad mu vrijeće nije, veli narodni pjesnik, i to davno mnogo davno još prije stotinak godina, a odatla veli se, ne pamte ni starci ljudi.

I evo sad mi, da dočekamo opet tu retku nebesku pojавu, da grom za grmi — o Božiću.

Koliko je samo ta šala našeg Svetog Ilijie napravila "dar — mar" u mirne neratujuće gradjane.

Grmljavina već popuštaše, nebo se poče razvedravati i ja se donekle smirih, kad upade u moju kuću moja jedna mala rođakinja.

Hajde brže, mama se mnogo uplašila, pa je teško — hoće da umre, uplašeno objašnjava ona.

— De, de, nije valjda baš tako velim ja, a i meni samo malo pre, bilo "sišlo srce u petu".

Kad udjoh u kuću, imam šta i da vidim. Na krevetu leži moja rođakinja, metla krompir na glavi da je "vade" vatru, a srce bije li, bije — tup, tupa, tupa, tupa, ko malo pre Sv. Iliju gruru ... grururur ...

O, brate, i ti sveči neznavi kradete, objašnjavaju ja "filozofis". Uzneniravaju mirne žene, da dobijaju "Herzschlag" i onda kada im unževi nisu kući. (A one to više vole, nego neznam šta) ...

Jos la nisam bio ni završio orator

vojsci pročitana vojna zapovijest cara Wilhelma. Po pročitaju ove zapovijesti popratio je ovu zgodnom, simpatičnom i jezgroviom be dem tamoznji glavni guverner pl. Beseler, završivši trostrukim "ura" u čast njemačkog cara, austrijskog cara i apostolskog kralja Ugarske i njihovih zemalja kao i savezničke kraljevine Poljske, poslije čega su edsvirane njemačka, austrijska i poljska narodna himna.

Govor danskog kralja.

(Naročiti brzovoj Beogradske Novine.)

Kopenhagen, 3. januara.

Povodom svećanosti o Novoj godini, dao je danski kralj Christian ručak i držao je govor, u kome je među ostalim i ovo rečao:

Ovo je treći put, da dočekujemo Novu godinu sa trajanja svjetskog rata. Ispunjen sam žalosću, što nesreće prilike u svijetu i ovdje u Danskoj ostavljaju svoje tragove. Ipak treba da smo blagodarni, na miru, koji nam je dosudjen. Smijemo se nadati, da će klica, koja se pojavila, donijeti plod mira.

Kralj je izjavio nadu, da će zemlja i dalje ostati u miru i završio je riječima: Bog neka čuva Dansku.

Krizu u Grčkoj.

Italija nude Grčkoj svoju pomoć.

Kb. Lugano, 3. januara.

"Corriere della Sera" sačita, talijanski je poslanik u Ateni posudio Grčkoj vlasti svoje usluge u uspostavljanju dobrih odnosa sa sporazumom. U tu je svrhu preporučen vladar, da primi najnoviju notu četvornoga sporazuma.

Rat na moru i pod morem.

Bilansa pomorskog rata u godini 1916.

Misli se, da rat na moru u ovom velikom ratu nije od odlučnog značaja. Ovo je ogledište pogriješno, jer se konačno ovaj cijeli rat u prvom redu i vodi za slobodu mora. Biće stoga od interesa, ako dojenešno bilansirat morski ratovanja u godini 1916.

Silna je bila nadmoć sporazumih sila na moru u početku rata. Prema 4 i po milijuna tona mogle su središnje sile da posavje, samo 1.330.000 tona. Ova se srazmjer sili sporazuma omogućila, da središnja sile gotovo posvezatvoru od ostalog svijeta. No Nijemci su svojim genijalnim usavršenjem podmornica u godini 1916. postigli, da je nadmoć sporazuma na moru postala gotovo smiješna. Usprkos strogom blokadi plove njemačke podmorske čudo-višta iz Europe u Ameriku, i obrnuto kao da blokade ni nema. To je prvi dragocjeni uspjeh, što su ga u godini 1916. postigle središnje sile.

Kad bacinoj svoj pogled na same ratne operacije na moru, vidimo, da se talijanska flota poslije zadobivenih udaraca u 1915. god. nije više usudila, da zaviri u Jadransko more. Sklonila se u sigurna zakloništa i ograničila se tek na manje akcije podmornica i pomorskih letilica. No u svom sigurnom zaklonu nije talijanska flota bila očuvana od udaraca austrijsko-ugarske flote. Jedan je od najvećih talijanskih ratnih brodova, "Lionardi di Vinci" potopljen u utarskom pristaništu. Talijani su tvrdili, da je brod nastradao uslijed eksplozije, ali uzrok te eksplozije niješi još ni danas mogli da ustavne. Još je teže pogodjena Italija dejstvom austro-ugarskih hidroplana. Ovo je dejstvo primoralo Talijane, da žut

postupi u srednje sile.

I krstarčki je rat u 1916. god. postao življiji. Njemačka je pomoćna krstarica "M o w e" dva puta probila englesku blokadu i zaplijenila veliki broj protivničkih brodova. Druga je njemačka pomoćna krstarica "Greif", zaplijenila brodnu srušu sa nadmoćnom engleskom flotom, potoplila jedan engleski ratni brod od 15.000 tona, a više drugih teško oštećila. Na žutu je "Greif" morao da podlegne neravnopravnoj borbi i potonuo zajedno s engleskim ratnim brodom.

Šta da na kraju reknemo o trgovackom ratu na moru? Ta svaki nam dan žica javlja o potapanju ovog ili onog broda sporazumih sila. Neka govore brojevi. Do 18. februara 1916. potopljeni 1.250.000 tona sporazumih brodova, a od 18. februara do konca godine 1916. preko 2.500.000 tona! Ne-

pozivaju bogatstva. Privreda ide u zemlju, ljudi su u ratu, te ne-ma radne snage. U toj nevolji žena prodaje oba vola za sto rubalja i nosi novac u štedionicu, gdje se ulazi milijunima nagomilavaju. Ali, kad se seljak vrati doma, šta će opočeti sa onih "užestjenih sto rubalja"? Neće za njih moći ni psećo da kupi!

stašica je brodova kod sporazuma uslijed tog posala akuna.

Najveći je uspjeh medjetini postigla u 1916. god. njemačka rama podmornica "U 52", koja je, dostupnije do američke obale, potapala jedan sporazumski brod za dragim. I tako se i opet jasno pokazala radnja njemačkog mračnog i njemačke tehnike, koja će na kraju i u pomorskom ratu doneti najdragocjeniju zašagu budućem miru oslobođenje mora od engleskog gospodstva.

P. L.

Rat sa Rumunjskom.

JAS.

Zivot u drugoj prijetonici rumunjskoj.

Petrogradski list "Birževija Vedomosti" donosi listopad svoga dopisnika iz Jaša, druge prijetonice rumunjske, iz koga vadimo slijedeće:

Hiljade bjegunci našli su vrlo ne-povoljan prijem u Jašu, koji je već početkom rata prepun dobjeglicama. Nema ni jednog praznog stana. Za namještenu sobu, za koju se predje plaćalo mjesечно 50 franaka, plaća se sad 300 pa i 400. Nema mesa, šećera, sapuna, soli, pirinča, zigica, šokolade i t.d. Sve je nestalo. U zemlji petroleja, Kavane ne prodaju ni kavu, ni čaj. Ko je izdašan u novcu, može još da nabavi denaturalizan spiritus. Jaš sada vri od Bukarešta i stanovnika srednje južne Rumunije, od stranaca, časnika i diplomata entente, od ruskih i rumunskih četa. Svuda se vide pokretne bolnice i teška kola, novatrena vojničkim potrebama i prtljajom gradjanskih osoba. Opšti haos, jurnjava i strah. Cuja se svu moguću jelicu: rumunski, ruski, francuski, pa i njemački. Ovim posljednjim govorom rumunski Jevreji na njima svojstven način, te uz skromnu nagradu služe kao tumači između Nijemaca i Rumunja. Rusima su kao tumači dobro došli tamošnji rусki sektaši, poznati pod imenom "škopci". Jernene užinaju za tumače samo onda, kad nemaju koga drugog da uzmu. Ruski je konsul pun ruskih izbjeglica, koje su stanovale u Rumunjskoj. Kod ruskog konzula su izdane u dan redovno oko 50 osoba na rukavu. Ruski vojnici, koji su određeni na ovomošnje bojše, ne pričaju nijego povoljnoga iz svojih selja, od kuda su došli. Oni govore skromno o svojim podvijima a s poštovanjem o neprijatelju. "Kod nas se na domu — vele oni — ne zbiraju bogatstva. Privreda ide u zemlju, ljudi su u ratu, te ne-ma radne snage. U toj nevolji žena prodaje oba vola za sto rubalja i nosi novac u štedionicu, gdje se ulazi milijunima nagomilavaju. Ali, kad se seljak vr

Borbe na zapadu.

Portugalc "gustiraju" svoj front.
(Naročiti brzojav "Beogradskih Novina")

Zeneva, 3. januara.

Lyonski "Progres" javlja, da je u Paris stiglo 100 portugalskih časnika i da će ih stići još 400 prije, no što se ukrepa prva portugalska divizija za Francusku. Ova prva grupa časnika, sastojeća se iz mitraljezaca, letača i telegrafista, otišla je na sjevero-francusko bojište, da upoznaju front, dodijeljen portugalskim četama. U portugalskom poslanstvu u Parizu uredjena je naročita vojna služba.

Grad i okolica.

Služba božja o Božiću u Beogradu.

U petak na Tucin-dan jutrenje sa carskim časovima u 7 sati izjutra;

U subotu na Badnji-dan jutrenje i liturgija Svetoga Zlatoustu u 7 sati izjutra. Večernje sa iznošenjem ikone Sv. Hristova Rodjenja u 3 sata po podne.

U nedjelju na Božić počinje u 6 sati izjutra veliko povečanje, litija sa osvećenjem hlebova, jutrenje sa polijevanjem, a zatim liturgija Vasilija Velikoga;

U ponedjeljak drugi dan utorak treći dan Božića jutrenje u 7 sati a liturgija Sv. Zlatoustu u 9 sati prije podne. Večernje u 3 sata po podne.

Božić kod pitomaca doma sirotne djece.

Pitomci c. i kr. sirota u Topčideru obdržavaju 6. januara u 3 sata poslije podne božićnu zabavu na koju se pozivaju njihovi roditelji.

Pristup imaju i rođaci, kao i ostalo civilno osoblje. Uz ulaz besplatan.

Zapovjedništvo c. i k. sirota

Topčider.

† dr. Svetozar Marković.

Prošle noći preminuo je od paralize srca dugogodišnji beogradski ljekar dr. Svetozar Marković. Pok. Marković pripadao je onim ljekarima, koji su se aktivno bavili prosvjećivanjem omladine i obučavanju njenom u kulturnom i higijenskom pogledu. Bio je osnivač "Društva za higijenu i narodno prosvjećivanje" i glavni urednik društvenog organa "Svetlost". Bio je dugo godina opštinski i školski ljekar, pri čemu je stekao na sve strane glas savjesnog i iskusnog ljekara. Bog da mu dušu prosti!

Pomoć za januar.

Priznanice za pomoć za mjesec januar o. god. izradene su do broja 1250 i mogu se odmah dobiti svakoga dana poslije podne od 1½ do 3½ časova u kancelariji nadleštva za potpis činovnika, penzionara i penzionerke. Kao i uvek, prilikom prijema priznanice valja, radi utvrđivanja identičnosti, imati uza se policijski prijavu („žutu legitimaciju“), a isto tako se ona mora podnosi od suda i prilikom prijema same pomoći na blagajni c. i k. zapovjedništva amosne brane i grada Beograda (okružnog zapovjedništva).

Prekucerašnja oluja.

Kako nas izvještava c. i k. poljska meteorološka stanica, nije prekucerašnja neobična prirodna pojava — bljesak, grmljavina i tuča — bila lokalne prirode, nego se je protezala sve do Arada, Kečkemeta, Temešvara, Pančeva, Karansebesa, kao što i do unutrašnjosti Srbije i Bugarske. Ta se pojava svodi u prvom redu na razliku temperature između sjeverne i južne Madjarske te pogranice oblasti. Tako je iznosila dnevna temperatura 2. januara u Budimpešti 10, u Beogradu 7, u Sofiji 5, u Nišu 4 a u Ungvaru 0 stupnjeva.

Uputstvo

za one, koji se obraćaju pitanjima na Društvo Crvenog Krsta u c. i k. G. V. Guberniji u Srbiji:

Mođe se ličnosti u posljednje vrijeme obraćaju na ovo društvo sa pitanjima, ali ne šalju dovoljno podataka o ličnostima, za koje pitaju i onda se na žalost, zbog toga ne može ništa s njima.

Gospoda je Aurora pl. Sabo, nastanjena u Skopljanskoj ulici br. 3, 29. decembra prošle godine na putu Kalemeđan—Milos Veliki—Ivan Begova—Kralj Milanova ulica izgubila jednu brijančnu naušnicu. Pošteni nalazač neka tu naušnicu preda policijskoj komandi, gdje će dobiti nagradu od 50 kruna.

Traže se.

Potrebno je da se javi sekretarijatu opštine grada Beograda radi liturgi i važnog saopštenja gdje Katarina Wirsing, supruga Aloisa Wirsinga.

Zalutao.

Jedan ruski hrt zalutao je. On

nosi o vrati bio okovratnik s markom.

Ljubljana se predati u Kralja Milana ulici 8.

Izgubljeno.

Jelena Stefanović sa stanom u Prištinskoj ulici, izgubila je 2. o. m. novčanik s legitimacijama.

Gospoda je Aurora pl. Sabo, na-

stanjena u Skopljanskoj ulici br. 3, 29.

decembra prošle godine na putu Kale-

međan—Milos Veliki—Ivan Begova—

Kralj Milanova ulica izgubila jednu bri-

jančnu naušnicu. Pošteni nalazač neka

tu naušnicu preda policijskoj komandi,

gdje će dobiti nagradu od 50 kruna.

Traže se.

Potrebno je da se javi radi prijema

novčanih uputnica g. Milana Urševiću,

inspektoru željezničke direkcije sa stanom u Knez Lazarevoj ulici 1.

1. Marija Dančević, i

2. Ivanka Glišić.

U slučaju da se ne nalaze u Beo-

gradu, potrebno je poslati tačnu adresu.

hovim pitanjima raditi. Veoma je potrebno, uz čitko pisanje i tačno naznačenje puka, bataljuna, čete i poziva, ako su ličnosti u Orčkoj i na vojnoj dužnosti, ako su pak zarobljene u Austro-Ugarskoj, Njemačkoj ili Bugarskoj, to isto, iako je poznato, veoma je potrebno označenje logora (lagera), barake, numerne i ostalog. O ličnostima, koje nisu na vojnoj dužnosti i koje se nalaze u inostranstvu i za koje se pita, ne može se raditi prije no što se ne označe njihova tačna zanimanja i, ako je moguće, mesta gdje su. Sa svima pitanjima, koja su bez ovih pojedinosti upućena, na ovo društvo, ne može se ništa dalje raditi.

Saopštenje.

Internacionalni odbor Crvenog Krsta u Ženevi pismom od 9. avgusta pr. god. javlja, da se nalaze:

Lazarović Mita iz Beograda u Rimu.

Matijašević Života iz Arandjelovca u Ajačio (Korčika).

Mitrović Milan, student iz Kruševca u Marselju.

Pandurović Milivoj i Vredrag u Orange, Francuska.

Stevanović Milorad u Gap-u.

Pozivaju se.

da javi g. St. Ribarcu, predministru, Zorina ul. br. 100, na koji nacin da im se pošalje novac, koji im je došao preko njega:

1. Milan Gajić, profesor, Paraćin.

2. Dušan Gjorgjević, kontrolor pošte, Žagubica.

3. Olga Milošević, poštar, V. Gradište.

4. Dimitrije Protić, učitelj, V. Gradište.

5. Darinka T. Joković, učiteljica iz Stammice, okrug požarevački.

Taksu na priznanice za pomoć.

S obzirom na zakon o taksama, uvođi se i taksa na priznanice za primanje pomoći i to:

za priznanice na sumu do 40 K 14 h
" " " 80 " 24
" " " 120 " 28
" " " 200 " 64
" " " 400 " 126 K

Taksa će se polagati u taksenim markama, koje se mogu nabaviti u svima duvandžinicom i prodavnicom monopolskih hartija. Taksene će se marke utisnuti prilikom podnošenja priznanice na isplatu na blagajni c. i k. zapovjedništva mosne brane i grada Beograda (okružnog zapovjedništva).

Dar.

Za društvo Crvenog Krsta i njegovu ranjeniku darovala je gospodja K. K. 50.—kruna.

Kretanje stanovništva.

Izvještaj prijavnog ureda od 2. januara: prijavljeno 103, odjavljeno 34, preseljenja 48; u hotelima prijavljeno 109, odjavljeno 72, ostaje prijavljeno u hotelima 234.

Traži je opština.

Potrebno je da se javi sekretarijatu opštine grada Beograda radi liturgi i važnog saopštenja gdje Katarina Wirsing, supruga Aloisa Wirsinga.

Zalutao.

Jedan ruski hrt zalutao je. On nosi o vrati bio okovratnik s markom.

Ljubljana se predati u Kralja Milana ulici 8.

Izgubljeno.

Jelena Stefanović sa stanom u Prištinskoj ulici, izgubila je 2. o. m. novčanik s legitimacijama.

Gospoda je Aurora pl. Sabo, nastanjena u Skopljanskoj ulici br. 3, 29. decembra prošle godine na putu Kalemeđan—Milos Veliki—Ivan Begova—

Kralj Milanova ulica izgubila jednu bri-

jančnu naušnicu. Pošteni nalazač neka

tu naušnicu preda policijskoj komandi,

gdje će dobiti nagradu od 50 kruna.

Traže se.

Potrebno je da se javi radi prijema novčanih uputnica g. Milana Urševiću, inspektoru željezničke direkcije sa stanom u Knez Lazarevoj ulici 1.

1. Marija Dančević, i

2. Ivanka Glišić.

U slučaju da se ne nalaze u Beo-

gradu, potrebno je poslati tačnu adresu.

Radi prijema novčanih uputnica potrebno je da se javi g. Pavlu Šarićeviću u sa stanom u Pajševskoj ulici broj 4, niže imenovan:

1. Milica Novićić;

2. Zorka Božić i

3. Katarina Bogdanović.

Sve nastavice više ženske škole. U slučaju, da se ne nalaze u Beogradu, potrebno je poslati svoju tačnu adresu.

Kostić Popović sa stanom u Moskovskoj ulici broj 54, potrebno je da se javi radi prijema novčane uputnice mati pok. Siniša Kneževića, biv. činovnika Narodne Banke.

Narodna privreda.

Deset zapovjedi iz živinarstva.

1. Koljite stare kokoške! Staro kokoške nose srazmjerne vrlo malo, te se nema računa da se hrane i njeguju. Kao što je poznato, nosivost kod kokošaka popušta u veliko od četvrtine godine a naskoro zatim i sasvim se prekine. Zato je potrebno znati koliko je stara koja kokoška, radi čega ih valja obilježiti.

2. Obilježite svaku kokoš, metnute joj na desnu nogu — prsten! Pravi se od celuloida, aluminijuma i dr. i ima ga u raznim bojama. Obično se praktikuje da se za jednu godinu upotrijebi prstenje jedne boje, za drugu druge boje i t. d. Ali ima prstenja, na kojima su godine numerisane i na kojima je šta više i monogram pa i cijelo ime i prezime vlasnika živine, što se naravno izradije po porudžbini.

3. Provjeravajte nosivost vasih kokošaka i uklanjajte one, koje malo nose! To se najbolje postiže upotrebom gnejzeda nazvana klopke. Takvih gnejzeda ima različnih oblika ali je kod svih zajedničko, što im se kapak zatvori kad udje kokoš, koja poslije sama ne može da izadje.

4. Birajte za zapat samo najbolje kokoške i pjetlove! Da se poveća nosivost potrebno je odabirati ne samo najbolje nosilje, već, kao što se i po sebi razumije i najbolje pjetlove, t. j. da ovi vode porijeklo od najproduktivnijih zapata. Odabiranjem na taj način, moguće je, da se u toku od nekoliko godina znatno poveća nosivost zapata. Na isti način može se poboljšati i kakvoća i količina mesa. Po sebi se razumije, da pri odabiranju živine pored nosivosti valja obratiti pažnju i na zdravlje živine, na vrijeme da li se brže ili sporije razvija i na ostale željene osobine. Podesito odabiranje — najsigurniji je način za popravku zapata svakolike živine.

Ne valja hraniti živinu ni suviše mnogo ni suviše malo. Preko ljeta, kokoši same nalaze u dvorištu najveći dio hranje, te je tada često dovoljno da im se s većer da se pregršt žita. Ali preko zime, nisu u stanju za sebe u ovom pogledu ništa da privrige, te ih zato valja obično hraniti. U zravnju žita ima, kao što je poznato mnogo skroba (Širk) a malo bijeljance i zbog toga je ta hrana za njih dosta slaba. Zato tada treba živini dati i hranu kojoj će biti više bijeljince, a takva je hrana: komadići mesa, mrsni otpad

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas izvinite što uzimam sebi slobodu, da vas zamolim, da mi učinite dobro, da dođem u vreme, učestvo do sad od nikuda nemam pomoći, a ostala sam sa ženskim djetetom. Moj sin Spasoje Trajković, regrut VII. puka, umro je u Valjevu 1. februara 1915. godine. Ministarstvo vojno odredilo mi je invalidu pod No. 21.576. Poštujte vas, Anka Trajković, Pročete Mateje ul. 17. 25147-8

Gđji Olgi D. Andjelkoviću, Ženeva. Draga Olga! Molim vas izvestite se, da su živi i zdravi Pavle S. Srećković, kaplar bolničar, šumadijske stalne vojne bolnice iz Ropočeva, srez Sopot i Vojislav Popović, štab 7. puka, III. poziva. Njima javite, da su njihovi svii zdravi. Ovo izvestite na adresu: Panti Miljkoviću, Beograd, Grobljanska ul. 7. Zahvaljuje i pozdravlja vas, Milica M. Janković, Skela, Obrenovac. 25166-8

G. Dragutinu Panteliću, advokatu iz Petrovca, Krf, Grčka. Molim vas podejstvujte, da mi se pošalje što veća novčana pomoć akonto plate moga muža Ljube S. Milinkovića, policijskog pisara iz Petrovca, koji se nalazi u Bugarskoj. — Plata iznosi 1200 dinara, a i istu nije primio od 1. januara ove godine. Ja se nalazim u vrlo velikoj novčanoj oskudici, bez ikakvih sredstava za život u Petrovcu. — Novac pošaljite mi adresu moga oca Vaša Stankovića, katedre na Ubu. Vaš kod kuće dobro. Blagodari i pozdravlja vas, Darinka Lj. Milinkovića iz Petrovca. 25167-8

G. Steriji Body, Ženeva. Za Kostu i Jocu Sretenovića. Čestitamo očeve, Božić i Novu Godinu, sa željom, da vas što prije vidimo, možeći se Bogu, da vas žive i zdrave vrati. Majka, Vida, Kaja, Jelka, Milutin, Mica, Ruža, Dragan, Čeda, Šeka i cijela familija. Gosp. Bod, od Koste Mitrovića, primih još oko dvije stotine dinara. Pozdrav, Vida Sretenović, Rača, Kragujevac. 25169-8

Miki Mitroviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim izvestite Milovanu Markoviću, pješaku gardistu, da sam dobio od sina Milije Markovića izvještaj, da su njih dvojica, Žika Živanov, Ljuba Nikodijev, Ilija i Pantelija Mijailović zdravo. Živoj Mijailović i ostali roditelji i familije imenovanih zdravo su doma. Neka ne brinu, neka se češće javljaju preko vas na strica Milovanovog, Antu Markovića, Rača. Neka izvesti za: Teovana Save Djordjevića i Milutina Nikodija Ristića, III. četa, III. bataljun, VI. prekobrojni puk i Aleksandra Gavrila Mitrovića, 4. četa, III. bataljun, 6. prekobrojni puk. Familije njihove zdravo. Gliša Marković, Lukanje, Rača. 25170-8

Miki Mitroviću, Ženeva. Molim izvestite moga prijatelja Ljubisava Miljkovića, obveznika XI. puka, posljednje odbrane, Krf, da su mu sinovi zdravo. Stevan je kući. Neka me odmah izvesti jesu li u životu moji sinovi, Mata i Jevta Pavlović, obveznici 4. čete, 2. bataljuna, XI. puka, III. poziva i za Aleksandra Pavlovića, (prije regutri). Ako nisu u životu neka me izvesti kad su pomrli. S poštovanjem, Blagoje Pavlović, zemlji. iz Miraševca, Rača kragujevačka. 25171-8

Koči Ljotiću, Ženeva. Lijepo vas molim, da javite Avramu Pešiću, kapetanu, da sam sa djecom zdrava i da sam primila poslatih oko 160 kruna. Brinem za njegovo zdravlje, s toga neka se javlja češće. Poštujte vas i pozdravlja, Lenka Pešić, Kruševac. 25180-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Naučtivje vas molim, da izvestite Dragomira Jankovića, vojnika IV. čete, II. bataljuna, VII. puka, I. poziva, dunavske divizije, a on da izvesti braću Vladimira, Janka i Ljubomira, da su njihove karte prispele i da su svih njihovi živi i zdravi, a Sreten Dragan kući su. Za nas u kući Dragomire ne brini, mi smo zdravo, za Nikolu ne znamo, sa telegrafa je otisao. Damjan Janković, Pocerska ul. 15. 25181-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva, Švajcarska. Molim vas lijepo učinite korak gdje treba, da li je živ i zdrav Milan Novaković, vojnik III. čete, IV. bataljuna, VI. puka, II. poziva, drinske divizije, traži ga žena Persa Novaković, Šabac, Šabacka ul. 81. Beograd. 25117-8

Dari Mihailoviću, Paračin. Odgovori odmah jesli li primila 300 kruna, poslatih u oktobru. Pišemo ti svaki dan, od tebe svega četiri karte dobitimo. Milutin Mihailović, Gornja Toplica. 25118-8

Gđji Olgi Andjelković, Ženeva. Molim vas izvestite Čedu Petkovića, da je njegova žena Staka dobila od njega oko 210 leva. Zahvaljuje mu i očekuje i dalje. U isto vrijeme zahvaljujemo Stana i ja vama na posredovanju i pozdravljamo vas, Ana Ninić, Kneza Lazara ul. 15. — Beograd. 25128-8

Milivoju Popoviću, Ženeva. Dragi Milivoje! Piši Zaki, neka te odmah izvesti što je sa Vojom i Dragišom Pavlovićem, iz Rvata, da li su živi i zdravi? njihovi su svili dobro. Neka javi i za Milu i Ljubu Jovetića. Javi Zaki, da smo mi svii zdravi i da sam novac u sumi od tri stotine kruna, primila, neka mi i u buduće šalje. — Tvoju sam prošla kartu primila, a i sad mi opet odgovori kartom. Tebe, kao i Zaku svili mnogo pozdravljamo, Leposava Milošević, Obrenovac. 25183-8

G. Mihailu Čoliću, — Požežanju, — Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas lijepo izvestite se, što je sa mojim sinom Slavkom. I. Čolićem, dijakom-podnarednikom (narednikom) u IV. četi, I. bataljuna, V. puka, I. poziva. Javljeno mi je da je umro u Solunu, ali ne sa pozitivne strane, zato vas molim, izvestite se za njega, pa što budeste saznali, javite mi ovim putem. Unapred vam blagodari, Djordje Lečić, katedra iz Arilja. 25233-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Vašim izvještajima o životu naših milih, mnoga je se majka i dječka do suza obradovala, pa vas i ja učito molim, da se rasipate i javite nam da li su niže imenovani živi, sa vojskom su odstupili, a nisu se do danas javili: Milovan Nikolić, komordžija, pekarske čete II. poziva, iz Svilajnca; Dimitrije Mitić, bolničar II. poljske bolnice II. poziva iz Svilajnca; Čedomir Maksmović, učitelj iz Požarevaca, i sin mu Milorad, dijak 6 razreda gimnazije; Vladislav Djurdjević, pekarska četa, šumadijske divizije, I. poziva, iz Svilajnca i Ilija Petrović, trg. iz Požarevaca, na trudu unaprijed zahvaljuje i poštaje vas, Leposava Ž. Djordjević, iz Oreovice pozarevačke. 25154-8

G. Mladenu Protiću — Tannenweg 11-II Stock, Bern Suisse. Vaše karte u kojima me izvještavate za mog muža Aleksi Jovanovića, sveštenika, da je u Niči, dobila sam, na čemu vam mnogo hvala. Molim vas javite Aleksi, da sam ja sa djecom zdravo i dobro, neka o nama ne brine. Novaca neka mi ne šalje, jer za sada imam. Jovan Popović, iz Dobrača, dao mi je 580 dinara. Naši su svili zdravo. Darina je dolazila kod mene dva puta. Ljuba Stojić i svih ostalih u Arilju zdravo su. Vas, Dr. Miloša i Aleksi mnogo pozdravljaju. 25164-8

25234-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas izvestite moga zeta Simu Miloševića, slijedeće: Dragi Simo! Mi smo svili hvala Bogu zdravi, ali se ja sa djecom nalazim u velikoj novčanoj oskudici, zato odmah parodi, da mi se što prije pošalje izvješnica novaca, na ime pomoći, ili na ime moje penzije, da ne bi pala s djecom u bijedu, pošto ovdje nikakvih prihoda nemam. Jelina kartu kao i Nikolinu kartu sa slike primila sam. Neka mi se i u buduće istim putem javljava, da ne brinem. Srdačno vam svima čestitamo praznike. — Pozdrav tebi, Jeli, Peri, Miki, Ljubi i mom Nikoli, od svijetu nas, a najviše od Božane Obradović, Zorina ul. 50. — 25218-8

25217-8

G. Milutinu Kovačiću, Ženeva. Izvjesti Timotjevića, pa i ti poradi, da mi se pošalje pomoć, na račun odborske plate i penzije, jer ga nužno trebam. Pozdrav, Kosta Djordjević, penzioner, Smederevo. 25173-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, na račun odborske plate i penzije, jer ga nužno trebam. Pozdrav, Kosta Djordjević, penzioner, Smederevo. 25173-8

25217-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas gospodine, da mi se pošalje pomoć, moj sin je Dragoljub Gošić, narednik željezničke čete, koji me je izdržavao ranije, a sada sam u velikoj oskudici, stara sam i nemamo za rad. — Blagodarna majka Katarina Gošić, Dostjevija ul. 2. Beograd. 25114-8

25218-8

G. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Praktikant sam beogradske policije, platu sam primao kod okružne blagajne. Molim lijepo za brzu pomoć, jer sam bez službe i sa još tri člana za rad nesposobne porodice u velikoj oskudici. — Svetozar Vučetić, Vrtljarska ul. 24. Beograd. 25116-8

25116-8

Milanu Miljkoviću, Rue de la Muse No. 1, Genève, za Petra Radakovića, ravnatelja. Dragi brate Pero! Novac,

što si posao, primila sam, to je svakako od očeve penzije, ako možes, šalji redovno. Marko neka se jednom seti, da pošle novac svojoj ženi, jer ona je u oskudici. Ljubica sa djecom je dobro i pozdravljaju te. Mnogo mi pozdravi mogu Voju, neka se dobro čuva. Pozdravi mi Čedu i zeta Acu i Marka. Slike smo dve poslali Aci i jednu Voju, javi, dal ste ih dobiti. Prime poždrav od nas sviju. Tvoja sestra Jelisaveta T. Nikolić, Prince Evg. No. 10, Beograd. 25138-8

25138-8

Radojoviću, Genf. Hvala gospodine na sadržaju karte mog Save, kako me potresao. Sine moj dragi, ja sam slala mnoge karte i oglase. Savo, dijete moje, čuvaj se i očeve penzije, ako možes, šalji redovno. Marko neka se jednom seti, da pošle novac svojoj ženi, jer ona je u oskudici. Ljubica sa djecom je dobro i pozdravljaju te. Mnogo mi pozdravi mogu Voju, neka se dobro čuva. Pozdravi mi Čedu i zeta Acu i Marka. Slike smo dve poslali Aci i jednu Voju, javi, dal ste ih dobiti. Prime poždrav od nas sviju. Tvoja sestra Jelisaveta T. Nikolić, Prince Evg. No. 10, Beograd. 25138-8

25138-8

Radojoviću, Genf. Hvala gospodine na sadržaju karte mog Save, kako me potresao. Sine moj dragi, ja sam slala mnoge karte i oglase. Savo, dijete moje, čuvaj se i očeve penzije, ako možes, šalji redovno. Marko neka se jednom seti, da pošle novac svojoj ženi, jer ona je u oskudici. Ljubica sa djecom je dobro i pozdravljaju te. Mnogo mi pozdravi mogu Voju, neka se dobro čuva. Pozdravi mi Čedu i zeta Acu i Marka. Slike smo dve poslali Aci i jednu Voju, javi, dal ste ih dobiti. Prime poždrav od nas sviju. Tvoja sestra Jelisaveta T. Nikolić, Prince Evg. No. 10, Beograd. 25138-8

25138-8

Radojoviću, Genf. Hvala gospodine na sadržaju karte mog Save, kako me potresao. Sine moj dragi, ja sam slala mnoge karte i oglase. Savo, dijete moje, čuvaj se i očeve penzije, ako možes, šalji redovno. Marko neka se jednom seti, da pošle novac svojoj ženi, jer ona je u oskudici. Ljubica sa djecom je dobro i pozdravljaju te. Mnogo mi pozdravi mogu Voju, neka se dobro čuva. Pozdravi mi Čedu i zeta Acu i Marka. Slike smo dve poslali Aci i jednu Voju, javi, dal ste ih dobiti. Prime poždrav od nas sviju. Tvoja sestra Jelisaveta T. Nikolić, Prince Evg. No. 10, Beograd. 25138-8

25138-8

Radojoviću, Genf. Hvala gospodine na sadržaju karte mog Save, kako me potresao. Sine moj dragi, ja sam slala mnoge karte i oglase

SVETOZARU MILOJKOVICU, Boulevard Karl Vogt No. 43, bei Madame Jolevert, Ženeva. — Molim vas ljepe, poslatite ovaj oglas mome zetu Milivoju Kostiću: Dragi zetel Nadam se da si u vezi sa Dragoljubom, pa te molim, da mu odmah pošalješ ovaj oglas. Tebe pozdravlja tvoja tača. Mili moj sime Dragoljub Tvoj, mi u mili kartu dobila sam poslje pet mjeseci, koju sam željno očekivala da čujem za mog milog ranitelja, miloj je sine što se sa Žikom doplašuje, i on mi javio da tebe i zeta Milivoja da ste živi i zdravi ali za bracu mi ne javlja ništa. Strina je kod nas, svi smo Dragi ubiveni za Miku a Miku najviše. Svi smo žaljivo što i tebi želimo. Molim te sine, javljaj mi se teče, a i za sve naše, jer to mi je najviše sreća i spas života. Svi vas pozdravljamo a tebe najviše pozdravlja i ljubi tvoja majka Simka. Unaprijed vam blagodari i pozdravlja Simka Gavrilović, Četinjska 7, Kragujevac. 25242-8

Gospodinu MILANU MIHAJLOVICU, monopolom činovniku, Ženeva. — Po ovom spisku molim vas zauzmete se na nadležnom mjestu, da se imenovanima što prije pošaće pomoći na ine nijihovu platu, jer se sa porodicama nalaze u velikoj oskudici, sa Šta vam unaprijed blagodare: Rista Šoje, križat fabrike duvana, Glavaševa 10; Nikola Vujić, križat fabrike duvana, Veliki Miloš 90; Ilija Jovanović, oštrelj fabrike duvana, Veliki Miloš 85; Avram Gluščić, invalid stvarista, neprerađenim duvana, Kosovska 43; Nikola Milivojević, kontrolor nadzorništva beogradskog, Hilendarska 25; Adam Đemović, stalni radnik stvarista neprerađenih duvana, Kraljevska 3; Luka P. Milivojević, križat fabrike duvana, Laudanova 7; Radovan Lazăr, rastresać fabrike duvana, Sumadijska 61; Spasoje Kokčić, službenik stvarista petrolouma, Balonov winegarden; Jefrem Vučković, stalni radnik fabrike duvana; Niška 26; Mihailo Đurđevski, nadzornik fabrike duvana, Branicevska 27; Obrad Ilić, služitelj monopolске uprave, Balkanska 26; Obrad Jovanović, kontrolor nadzorništva beogradskog, Knez Danilova 38; Mata Ruvarac, masun-bravar fabrike duvana, Novopazarska 23; Stojan Milojević, stalni radnik stvarista neprerađenih duvana, Jove II-a 162; Djordje Ninković, penzioner stvarista neprerađenih duvana, Prisinska 1; Mladen Dragičević, penzioner fabrike duvana, Djurdjevo Brdo 12 i Marinko Nikolić, stalni radnik stvarista neprerađenih duvana, Topčiderska 40. Poštujte vasi pozdravlja Vitomir A. Stevanović, činovnik, Zorina 7. 25242-8

Gospod. DRAGOLJUB MILOVANOVIC, Charles Cuisin No. 1, Ženeva. — Kartu preko vas od moga muža Božidara Kabadžića, dobila sam, molim vas, dostavite mu ovaj oglas, na čemu će vam biti vjećito zahvalna: Dragi Božidar! Kartu vjećito dobila sam na dan naše slave, mnogo vas je obradovala. Prečitala sam i oglas tvoj u "Beogradskim Novinama". Molim te, javljaj se teče. Za nas ne brini ništa, mi smo zdravi, kao i sva naša familija. Vinograd je radjen letos, ne brini. Stanovi su zauteći, ali kinja slabla. Za hrtje nemoj bruniti, sve je sačuvano. Lepa ide u školu, svaki veće mol Bogu da joj tata dodje kući. Za ovamo ništa ne brini, samo čuvaj svoje zdravije, da nam zdrav dođeš. Sa zetom Pajom primiški pozdrav od sviju nas. Tvoja Persa B. Kabadžića, Palanka. 25254-8

Gospodinu JOVANU PREMOVICU, Ženeva. — Molim za izvješće ovim putem, jesu li živi i da se jave svojima ovi vojnici: Petar Kostić, VII. puk, III. poziva iz Senaje gročanske; Ljubisav Žlatanović, XIII. puk, II. poziva iz Železnika, vraćarskog; Stevan Marinović, VII. puk, I. poziva iz Vrčina, gročanskog; Petar Popović, IV. četa, IV. bataljuna, dopunski puk, II. poziva iz Ropočeva kosmajskeg; Antunije Mijatović, konjanik dunavskih divizija konjice, II. poziva i Životu Stevanović, ponterjerac I. poziva iz Cuprije, oboje rodom iz Velike Moštance posavske; Svetozar Stevanović, podnarednik I. paterje, dunavskog artiljerijskog puša, II. poziva iz Vinča vraćarske trazi ga otac Božidar i Mihailo Jerin, XI. puk, I. poziva iz Popovića, kosmajskeg. Blagodari Ljub. Janačković, Dračka 8, Beograd. 25310-8

Gospodji OLGI ANDJELKOVIC, Ženeva. — Postovana gospodjo! Nadam se da ćeće biti tako dobiti, da izvješće moga zeta Danila Dimitrijevića, učitelja, rezervnog kapetana IX. brdske baterije: da smo i drugu poštuju novca primili. Mi smo ga oglasom izvješće da smo primili prvu posilju i da je Jela otišla u Šol. Novak nikako ne možemo njoj poslati, zato u buduće neka šalje na adresu: Milica Marjanovićević, učiteljice, Požarevac ili preko Brade Mihajlovića, trgovaca, Gradište. Javite mi, da smo poslali prijed u Aleksinac sto žurna. Jela i Duša su zdravo i mi smo svi dobro i mnogo ga pozdravljamo. Kartu njegovu smo dobili i radujemo se što je on i Blažo dobro. Vas poštujem i mnogo vam blagodari na dobroti Katarina Šurjanac, Bačvanska 18, Beograd. 25221-8

Gospodinu MILANU PAVLOVICU, inžinjeru, Šolun. — Dragi Caci! Javljam ti da sam sa Rađicom zdrava i da se malazim još u Čećevu kod mojih roditelja. Pisala sam ti nekoliko puta preko Crvenog Krsta u Ženevi i poslala sam ti moju i Radiju sliku. Novac sam prvi put primila oko 250 kruna preko Wiener-Bank-Verein-a a dočnije u tva maha po 200 kruna primila sam preko teče Mihajla Šešovića, generala u penziji. Javi za Žiku i Božu. Radica je porasla i svaki dan pita gdje je moj tata? Javljaj se teče. Tato je 13. novembra otputovala za Bugarsku. Srdačno ti čestitamo nastupajuće praznike. Pozdravljaju te svi moji. Vole ti i ljube twoji Vuka i Radica. Yukosava Pavlović, Čećevac. 25337-8

DUSANU T. UROSEVICU, majoru. — Mi moja srcešća Sredinom decembra donesu mi Dušan Češća Miličević okolo 150 kruna poslatih jula. Istopa dana primih oko 850 leva od Bugarske Narodne Banke, takodje od tebe. Novac Šalji preko Kruševca, lakše dobijam. Djeca po godu na rednjaku kartu da vide kada ćeš doći. A svako se jutro u krevetu pilamo ko je tatu sanjao, pošto svako veće međimo tvoje fotografije ispod jastuka. Da li i ti Milić a nami tako sanjao, kao mi o tebi? Čestitamo ti ov. očevo i Božić i Želimo, da nam te dobiti Bog i od sada sačuva, kao da sada i da nam te skoro i srećno u zagrijaj donešes. To je naša jedina najtoplja molitva i Želja. Zdravi smo svi. Dikele, izvješće Šljajk, da mi je mati u Čećevu, u bedi je, potrebuje novaca. Pozdravljaju te ljube i gde uvek samu tvoju: Ruža, Mića i Brakan Urošević, Čećevac. 25338-8

Mihajlu Škorliću, Ženeva. — Poštovani g. Škorliću, sa molbom obraćam se vama, da budete tako dobar, da me za svoju braću izvještite i to: Branko J. Dragutinović, rođen 1890 godine u Šapcu, a kao obveznik bolničar u 17. puku, drinske divizije, I. poziva; Milan J. Dragutinović, regrat mostovski tren, (ponterjer), timočke divizije, rođen u Šapcu 1894.; Milan F. Dragutinović, narednik I. čete, IV. bataljuna, 2. pješ. puka, I. poziva, moravske divizije, rođen u Šapcu godine 1894. Za gore označena lica molim vas, da mi što prije i tačnije javite na adresu: Mica S. Ignjatović, Pop Lukina ul. 53, Šabac, — Srbija, na čemu će vam biti uvek blagodarni. S poštovanjem, Mica S. Ignjatović, Šabac. 25074-8

SOTIRU ILIĆU, Rue Abazit, Ženeva. — Molim vas ljepe, dostavite mome mužu Miladinu Mar, Vujić, „crnum“ iz Palanke, obvezniku I. čete, I. bataljuna, XI. puka, II. poziva, Šumadijske divizije: Dragi Miladinu dobitia sam test karte tvoje i jedan oglas preko „Beogradske Novine“, veoma mi je milo što si zdrav, ja sam sa djecem zdravo i dobro. Prije nedjelju dana poslala sam ti sliku dječiju, kad budeš dobitio odgovor preko „Beogradske Novine“. Novac nije mogao da ti posljegi. Izvještaj Dječu briču, da mu je žena sa djeecom zdrava; Velimiru seđaj da mu je familija zdrava; Micka Nikolicu da su kod kuće zdravi: Živojina Krsmnoviću iz Banjice, da su mu kod kuće svi zdravi i moli njega da mu će pisači i Vladu Grgiću da mu je žena sa djecem zdrava. Svi te pozdravljamo. Stanojka M. Vujić, Palanka. 25158-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu DUSANU MIHAJLOVICU, Onečišćenje 835, Ženeva. — Poštovani gospodine! Srdačno vam blagodarimo na karti koju smo primili i molimo da javite našoj djeći, da se na nista ne brini. Mi smo potpolno zdravi, samo da vede strogo računa o njima, naročito o njihovom zdravlju. Rastkova slika nas je veoma obradiovala, tako isto bi Štefan Miloradova slika, jer o njemu nismo još tačno izvješće, pa mnogo brinemo. Zato g. Mihaeljoviću molimo vas, ako van je moguće češće o njima da nas izvještavate, na čemu vidi blagodarni biti. S poštovanjem, Četomir i Marija Đorđević, Stara-Crkvena (Bosanska) 41, Beograd. 25268-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin Bujošević blagodaram, a tebe i sve moje male pozdravljaju i ljubi two mama Mica Jos. Jakovljević. Žika i Ljubišu. 25232-8

Gospodinu SVETOZARU BUJOSEVICU, Univerzitetski 47/I., Zuric, Švicarska. — Za gaju Desantu Žike Teržabića, puškov. Nica. Mala moja Desol. Prije osam dana dodjoh iz Pčeli, zdrava sam. Blagodariti gospodjicu Apel i gospodjici Ruzici u kćeti je sve dobro. Preko Wiener-Bank-Verein-a primila sam oko 510 kruna. Hvala. Više novac nemam slati, imam: sajzi Ljubiši novaca redovno, da on ne oskudjeva. Ja želim da se ovima češće izvještavam, preko ovih novina, jer sam vrlo brižna, a najviše brižem za Žiku i Ljubišu. Sto prije izvješti me, kako su Lepa, Maša i moj mali unuk Javi Lepi, da je njen otac Doktor u Soliji zdrav. Tvoja dva pisma iz Nice i Marsela dobila sam. Mihajlo je hrane za Živka, Janju, Branku i Grušu; a ovima očekujem što skorije vijesti. Gospodin

Gospod BOGDANU JOVANOVICU, komandantu trupe komore I. puk., I. poz., morav. div. Dragi Bogдане! Troje karte dobjavimo i radujemo se što si zdrav, javljam nam se češće i od sad. Za kuću ništa ne brini. Mi smo zdravi i djeca ti luke ruke. Novac nam ne treba, samo o sebi vodi računa, mi radijmo kao i sto smo radij. Naša je baba Đana umrla 3. novembra. Ovo javi i Vladu kao i da su mi ostali svaki kod kuće živi i zdravi i Duško je u k-6. Javi Ljubi Draginjom da su mu svi živi i zdravi kao i Miladićom Milutinu i Vlaji. Javi prijatelj Moradu, da je Dara sa djeicom zdrava i pozdravlja ga. Petrovi su svaki kod kuće zdravi, on je dobio još jednog unuka malog Milutina, koji ga najviše pozdravlja. Ovo mu javi. Sveti i Toza su kod kuće živi. Slavku Veljkoviću kaže, da je Stanija njegov oglas prečitao i obradovao se, samo želi da joj on lično piše. U kući su svi zdravi i pozdravljaju ga. Sa radnjom radi i prije. Sveti bata-Milutinu javi, da su njegovi svi zdravi, Čeda se često javlja i oni žele da im se Sveti lično javi i pozdravljaju g. Čedi M. Stojanoviću javi da je kuma Ljubica sa djeicom zdrava i sa radnjom radi dobro, neka ne brine i neka se javlja što češće. Kuma Dara molni, da je izvještaj o braću Vladim. Sofiroviću, pisaru Štaba III. bat., IX. puka, III. poz. Bogdanu, javi Tisi, da su njegovi svi zdravi, on neka javi što je sa njegovim rođenjem. Ujka nije kaže da je k-6 i Luta, javljuju se iz Austrije. Javi Miodragu da su njegovi svi zdravi i neka javi što je sa g. Mijajkom Dragićem. Mi smo svi zdravi i vas željno očekujemo i čestitamo nasupratno praznike. Ako znas što o Božiću Janču, javi mu, da su kod kuće i Milutin Jančić. Tvoj otac Ilija Jovanović, trgovac iz Lapova. — 25293-8

Rajku Vintroviću, Solun, za Krajnjaču. Mali brati, čestitam ti nastupajuće praznike i našu slavu sa željom, da se što prije vidimo. Novac sam primila ukupno oko 1540 kruna, za snagu nemoj je zaboraviti i u budućnosti, ako možeš pošalji malo para čika Svetozaru u Nišu i Žarku u Kragujevac. Meni je po nalogu Dobre i Laze ponudio g. Aca Jovanović novaca, ali do sada nisam uzeo. Izasao je oglas na Vintrovića za Stevčića od gdje Dare ako je moguće učini po njenoj molbi. Dr. Stojanovića su roditelji zdravi, oglas su pročitali. Dobili su izvještaj od banke na sumu oko 500 kruna. Gosp. Mita Karabibrović sve vas mnogo pozdravlja. Piši mi, javi se preko novina svakog mjeseca po jednom, jer to je srećan dan i kada se dobije. Ljube te i grle mati i sestra Dragi Kranjčić, Kruševac. — 25302-8

Gospodji Vojsavi Ristić, Cuprija, Dra- ga gdje Vojsava! Ja vas najlepše molim, budite tako ljubazni i odmah me izvjestite ovim putem što je sa mojim stvarima, koje su ostale u kući zeta Toše Miloševića. Ja sam bila izvještena, da su mi stvari raznijete, ta me je vijet ubila. Pojmite i sam kako mi je i zato vas molim da me što prije izvjestite ma šta da je, ja ču vam biti uvi- jek zahvalna. Vaš trud i trošak kad budem došla s blagodarnošću vratiću. Ljubazne vam pozdrave šalje Katarina Djokovića, Gornji Milanovac. — 25312-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Kao ne- poznata obraćam se sa molbom, da izvje- stite moga muža Petra Tomića, vojnika I. četa, 2. batalj., 7. puk, 1. poz. dunavskog div., da sam dobila 4 karte i izvještaj za svekra Milorada. Izvjestite ga da smo svi zdravo. U velikoj se oskudici nalazim sa djetetom, neka mi novaca pošalje. Neka se češće javlja preko Beogradski novina. Va- ma blagodarnost od Drage Tomičke iz Belanovice, G. Milanovac, a Peru pozdravlja Cana, Draga i ostali. — 25309-8

Zariji Popoviću, Ženeva. Najlepše vas molim da se zauzmete da dobijemo od svoga primanja što veću sumu. Živka Še- laredić. Ja vas takodjer molim od moje plate i penzije da mi se što pošalje, jer sam u najvećoj bijeli sa moje šestero srodišća. Do sada ni pare niti od koga nismo primile. Savka udovă Dragoljuba Marjanovića, sve- Štenika, Trstenik. — 25307-8

Gosp. Jovanu Premoviću, Casse 3545. M. B. za Dr. Djoko St. Jovanovića, činovnika iz- vještajnog biroa na Kruši, Ženeva. Kuma Zorka primila novac od braca Ljube i mnogo blago- dari na sjećanje. Tebi i braci Ljubi čestitamo praznik i Novu godinu sa željom da godine svi zajedno da provedemo. Štaško veliki, zove ţata i na svakoj ga slići pozna, jedva čeka da vidi tatu i čiku. Samo para šalji, jer bez novca nema zdravju i životu. Za zdravljem smo dobro svi i uviđej zajedno. Mnogo po- zdravljaju Zorka, Kristina, djeca (a čika Ljubo naročito Vera mnogo pozdravlja i spominje) i twoja Jovanka Jovanović, Miloša Pocer- ka. — 25257-8

Molim g. Jovana Premovića, Ženeva, da dostavi mom sinu Borislavu Miloškoviću, auditoru 18. puka ili Bojki Boškoviću, stud. medecine, Pont d'Avre 16. Ženeva, slijedeće: Molli sine! Od tebe primisimo do sada pet puta novac, ali je to za sadašnje prilike malo. Reci Djimši da odmah neiz- stavno pošalje telegrafski 2000 (dvije hiljade) dinara za Vidu i djecu, a ti koliko možeš pošalji od moje dvije penzije (koje ne primam od septembra prošle godine). Novac nam šaljite preko Bude. Je li Boža završio svoj posao? Šta je sa Mitom, za njega još ništa nismo čuli, i Ljubičinu mu- žem Nikolom Markovićem, rezervnim po- ručnikom, inžinjersko telegraf. odjeljenje, I. poziv moravska divizija, javi mu novac da joj pošalje, jer je u oskudici sa Čerkom Dragoslavom. Ljubi te i vole twoja mati Miloškovića, Kruševac. — 25303-8

G. MIHAJLU ČOLIĆU, Hotel "Terminus" Ženeve, Suisse. Najveću dobrotu učinete mi ako mom Miliju dostavite slijedeće: "Do sada dobili smo od tebe, Dragomiru i Milošu bezbroj karti, isto tako pročitali smo više oglasa u novinama, kojim nas poznavici izvještavaju da ste zdravo. Sa svoje strane odgovorili smo kako tebi tako i njima, kartama i putem oglasa. No pošlo te i obrazas g. Đorđe Joviću da te o nama iz- jesti, izgleda nam, da o nama još ništa ne zna, a toga dohotrom g. Mihi Čolića izvještavam te: Svi smo zdravo, ja majka Rašo i Dasa. U radij- ſu Rašo. Porodici Avramu Čoloviću izdali smo a novac u ma koj poznavani; a nama javite kome i koliko ovamo da isplatimo. Za nas nista ne brinuti. Javljate ſto smo sviči". Učinite mi dobro molim vas, a adresu možete dobiti u gradu Rue Pierre Fatou 25. Vasu svi zdravo. S postovanjem Nikola Petronijević, trgovac, Pa- tri. — 25281-8

G. MIHAJLU ČOLIĆU, Hotel "Terminus" Ženeve, Suisse. Najveću dobrotu učinete mi ako mom Miliju dostavite slijedeće: "Do sada dobili smo od tebe, Dragomiru i Milošu bezbroj karti, isto tako pročitali smo više oglasa u novinama, kojim nas poznavici izvještavaju da ste zdravo. Sa svoje strane odgovorili smo kako tebi tako i njima, kartama i putem oglasa. No pošlo te i obrazas g. Đorđe Joviću da te o nama iz- jesti, izgleda nam, da o nama još ništa ne zna, a toga dohotrom g. Mihi Čolića izvještavam te: Svi smo zdravo, ja majka Rašo i Dasa. U radij- ſu Rašo. Porodici Avramu Čoloviću izdali smo a novac u ma koj poznavani; a nama javite kome i koliko ovamo da isplatimo. Za nas nista ne brinuti. Javljate ſto smo sviči". Učinite mi dobro molim vas, a adresu možete dobiti u gradu Rue Pierre Fatou 25. Vasu svi zdravo. S postovanjem Nikola Petronijević, trgovac, Pa- tri. — 25281-8

Gospodjici Leposavi V. Djordjevićevu, stud. teh. kemije, Ženeva (Université). Draga gospodjice! Sa bolom u duši pročitah sve upućeno mi. Izvještaj o vašim kod kuće, što vam ga uputi nekakav prijatelj, kome je bio cilj, da vam mladi život za- gorčava, ako ne i od nauka odvoji, jer je skroz neistinu; ovo je istina: Vaši kod kuće svi živi i zdravi hvala Bogu. Novaca imaju, uzajamno se pomazešmo. Jučer je vaša mati bila kod mene. Dobrivoje često pusti. Nadam se da će ovo nekoliko redaka potrti sve dosadanje lažne dostave. Vaši vas obadvaje ljube i traže da im se često javlja, da ne brini. A ja vas sa gospodjicom Darom grijim i želim uspiješnu nauci. Vaša uvijek iskrena Jov. Hadži- Starevićeva, Resavska 45, Beograd. — 25299-8

Gospodinu Velji Ž. Češiću, publis- cisti, Ženeva, za Mih. Petrića. Dragi Miloš! Sa djeicom sam zdrava, što i tebi od Boga Želimo. Javljam nam se često preko go- spodina Češića, da ne brinemo. Novaca mi šalji što više u velikoj sam oskudici, a izdaci veliki. Nemoj me više upućivati na tvoje prijatelje. Znaj da sam ostavljena sa- ma sebi. Čim ti ode, nesti prijatelj! Če- stitamo ti nastupajuće praznike. Djeca ti ljube ruku i žele da te što skorije vide. Ja i moji te mnogo pozdravljamo tvoja Ljubica. Gospodin Veljo! Molim vas, ovo odmah dostavite gospodinu Petriću, jer je gospodija sa djeicom u teškom položaju. Dobijate li uredno ove novine? Jeste li pročitali moj oglas u 312. broju? Kako je gospodja? Poštuje vas Jov. Hadži- Starevićeva, Resavska 45. — 25298-8

ANDRI J. CVETKOVICU, Kaufman aus Ser- bien, Rue de Berne No. 1, Ženeva, Suisse — Dragi Andri! Primili smo danas sva tri fotografije i karte. Poslao sam oglas preko „Beograd- Novina“ prije neki dan, odgovor nisan dobio, pismi te skoro slike nedjelje, endo mi je da ne dobiva. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djelatu i Miodragu neka se fotografi u poslu, pismo preko Krausa, trgovca u Beču, novac preko Andrejević nismo dobili. Novac nešljaj, za Anku ništa nebrini, zdrava je, danas smo bili na čast. Vučko je od septembra otisao u Česku, javlja se često. Nasta Kojina i Milica Tomić našla se u bijeli, jer neprimaju nikavku pomoć? Kaži našem Koji i Milutinu. To- mica, neka odmah pošal' novaca, jer z'ma ido- bi. Lenka poslala njuenu fotografiju Drageta, Perčeta, Djelatu. Javljam nam se češće, ţta je sa Miodragom Lenkim, na velikoj je hrizi. Naredi Dragutinu, Djel

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripoljano: Petina jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štampperskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mali oglašnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Kupovne i prodaje

Papuža sa drvenim dijonom od pliša, štofa, žanče i kože za odrašte i djecu. Ima vrlo veliki izbor sa neverovatno jefinom cernom bez konkurenije na prodaju. K. Feldmann, Vuk Karadžić ul. 8 do „Beogradskih Novina“. 24160-2

Firme i štikove izradjuje uz povoljne cijene brzo i solidno David Frank, dekorativni slikar. Literarični i kr. Uprave Monopola. Brod na Savl. Telefon 75.

Drva se prodaju kod ov- dašnje **Ekspos-**

ziture ces. i kr. priv. austrijske **Länderbanke** u Knez

Mihajlovoj ulici br. 20 svakog

radnog dana od 9—12 prije i

od 3—4/ posljice poduc, sem

sutobe poslijice podne. 22303-2

Osetiti budog Čiste ra-

se prodaje se Jeffino. Upi-

tati Miloš Veliki ul. 11.

25961-2

Džakove sve vrste kupi-

ja i životne namirnice.

Papuža sa drvenim dijono-

mima sve vrste bez konkuren-

cije prodaju Jefino. K. Feld-

mann, Vuk Karadžić ulica 8

do „Beogradskih Novina“.

25832-2

Namještenja.

Mladju žensku čestitu-

ja koja je samostalna kuvarica a

i da vrši kućevni posao traži

se kod dve osobe javiti se kod

K. Feldman, Vuk Karadžić 8.

25931-3

Trazi se rukovac za elec-

tričnu centralu. Pouzdan rade-

nik (Mascili Weller) koji bi

imao rukovat Turbinom i Di-

namomasom za varoško osvetle-

nje. Plata 150 kr. mesečno,

stan i osvetlenje. Potrebno je

znanje njemackog jezika. Obav-

stvjetanja deca Huber Francen,

Beograd, Pop Lukin ul. br. 4.

25944-3

Domatica Nudi se za do-

maciju kod otmenog samca sa

djecem ili bez djece ženska do

30 god. starosti sa 4 god. de-

tetom. Po potrebi ih bi i u

unutrašnjost. Adresa u adm. o.

lista sub. Domatica 250*. 26021-3

Razno.

Ko zna?

Gde se naže 4. djece.

Familija Aleksandra Mloščevića — **Kožara ili kožar-**

skog radnika) — zbog

vilo važne poruke umoljava se

da odmah saopštiti njihovu adresu „Beogradskim Novinama“.

24787-g-5

Prvo-klasni mode salon

Gertrude Brašel

Beograd, Balkanska ul. br. 2

preko puta Hotel Moskve

prima na izradu sve vrste ha-

ljina, kostima, mantova i t. d.

po najnovijim Journalima, cene

umerene. Priman učenice van-

redne koje samo svoj posao

vrše i redovne i to samo iz

boljih kuća. 25943-5

Molim svakog koji bi me znao izvestiti gde se nalazi Boždar,

Budimir i Branimir brač-

ni Blagojevići iz Pašance

Janički okrug smederevski a

poslednji regnuti koji su se

kremlj u Gornjem Milanovcu

pre godinu dana i otišli sa

srpskom vojskom na položaj i

otoga vremena nisu se nikako javili. Izveštaj poslat preko pošte pašančke okrug smede-

revski na adresu Milana Bla-

gojevića No 24. na šta sam

veoma zahvalna. 25084-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Jagodini, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

i Vladimir Živojinović, Sopot

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

i Vladimir Živojinović, Sopot

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Jagodini, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel

Terminus, Geneve. Molim vas

pozivam da me izvestite da je

otac i mati u Vrbovci, a za

sestru Kosu neznam ništa. Ja

živim ovde u Sopotu, zdrav

sam i živ. Mnogo pozdravljam

Miodraga, i njegovu braču Đo-

kul i Milana. Mladen Todorović

25076-8

G. Stevi Ačimoviću, hotel